




Re na le kopano ya lelapa.

Ho na le ntate, mmangwane Pula, malome Chavani, Eddie, Attie, nna le nkgono.

Ke nna ya monyenyanane ho bona bohle.



Seyalemoya lapeng leso se bulelwa matsatsi ohle ho tloha hoseng ho fihlela bosiu. Re mamela ditaba ka nako tsohle. Re utlwile kajeno hore dikolo di tlo bulwa bekeng e tlang.



Dikolo di ne di kwetswe dikgwedikgwedi ka lebaka la ho kwalwa ha naha.

“Ba lelapa, re lokela ho nka qeto mabapi le ho kgutlela ha bana dikolong,” ke ntate a qala.



Mmangwane Pula o kgathatsehile. “Ha dikolo di bulwa ho bolela hore batho ba bangata ba tlo tshwaetswa.

Dintho di ka mpefala,” ho rialo mmangwane.



“Ke tshaba ho tshwarwa ke bolwetse bona,” ke Attie yeo.

“Ha re emeng dibeke tse pedi re bone hore ho tla etsahalang sekolong. Ha jwale pherekano e sa le ngata.”



Ntate a re, "Ke tshohetse nkgono.

Ha bana ba ka fumana bolwetse bona mme ba bo tlisa hae, nkgono o tla ba tsietsing."

Nkgono a oma ka hlooho.



Nkgono o se a tsofetse. O na le lefu la tswekere le la pelo.  
Ke tshohile haholo. Ke tshohetse ba lelapa la ka.



Malome Chavani yena a re, “Ke nahana hore bana ba dule hae, ba sireletsehile. Ha re beng butle re shebeng hore na dikolo di malala a laotswe ho ka amohela baithuti.”

Bohle ba dumela, ntle le Eddie.





“Ke lokela ho ya Sekolong se phahameng selemong se tlang.

Ha ke tsebe hore ke tla kgona ho qeta mosebetsi wa sekolo ohle.

Ho ithuta inthaneteng ho a nthatafalla,” ho rialo Eddie.



Ha ke a kgathatseha ka ho salla morao mosebetsing wa sekolo.

Ke kgathatseha ka botho, ka hore re tla phedisana jwang jwale?

Re lokela ke ho tobana le bothata bona mmoho.



## —Dipotso

1. Ngola ditlhaloso tsa mantswe ana:  
tshwaetso, botsofe, thibelo, botho
2. Hlalosa hore ho bolelang ho 'kgathetseha ka  
botho'.
3. Onahana hore lelapa le nkile qeto efe?  
Hobaneng?



---

Pale ena e theilwe dirapotong tsa radiyo ya RX.  
Radio ena ke ya inthanete ya bana.

Radiyo RX e haswa ho tswa Red Cross War  
Memorial Children's Hospital Motseng wa Kapa.

RX e thusa bana ho bua dipale ka ditaba tse ba  
amang tse bohlokwa ho bona.

[Ketelo seyalemoyeng sa RX](#)